



TSHIVENጁA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2
ISBN 978-1-920458-14-0
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
15th Edition



TSHIVENጁA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya l Bugu l

ISBN 978-1-920458-14-0

Yo vusuludzwa,
i tevhedza CAPS



Dzina:

Kilasi:



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

TSHIVENጁA LUAMBO LWA HAYANI

Bugu ya l
Themo l & 2





Vho Angie Motshekga,
Minista wa Muhasho wa
Pfunzo ya Muteo



Vho Dr. Reginah Mhaule,
Muthusaminista wa
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dza u shumela dzo bveledzwa u itela uri dzi shumiswe nga vhagudi vha Afurika Tshipembe nga fhasi ha vhurangaphanda ha Minisiṭa wa Pfunzo ya Muteo, mufumakadzi Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Dr. Reginah Mhaule.

Bugu dza u shumela dza Rainbow dzi vhumba tshipiḽa tsha mbekanyamushumo dza vhudzheneleli dza Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wo livhiswaho kha u khwinisa kushumele kwa vhagudi vha Afurika Tshipembe kha gireidi dza rathi dza u thoma. Sa tshiṱwe tsha zwithu zwa nṱhesa zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo itwa uri i vhe hone nga thusedzo ya masheleni ya Muhasho wa Gwama. Izwi zwo ita uri muhasho u kone u bveledza idzi bugu dza u shumela kha nyambo dzoṱhe dza tshiofisi hu si na mbadelo.

Ri fulufhela uri vhadededzi vha ḽo vhona ndeme ya bugu idzi kha u funza havho ha ḽuvha ḽinwe na ḽinwe vha dovha vha ita uri vhagudi vha kone u khunyeledza kharikhuḽamu yoṱhe. Ro lingedza nga nḽila dzoṱhe u sumbedza vhagudisi kha nyito inwe na inwe nga u dzhenisa aikhoni dzine dza sumbedza zwine vhagudi vha fanela u ita.

Ri na fulufhelo loṱhe ḽa uri vhagudi vha ḽo ḽiphina nga u shuma nga idzi bugu musi vha tshi khou aluwa na u guda, na uri vhone sa vhadededzi vha ḽo vha na mukovhe kha dakalo iḽi.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.

VHUDIFHINDULELI HA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

Ndingano Farani muthu muṱwe na muṱwe nga u linganana na u fana. Ni songo ṭalula. 	Tshirunzi tsha muthu Ṭhonifhani muthu muṱwe na muṱwe. Ni vhe na vhuhwavho na u vhavhalela. 	Vhutshilo Hulisani na u ṭhonifha vhabebi vhaṅu. Funanani na u fulufhedzea muṭani wa haṅu. Vhutshilo hoṱhe ndi mpho. Vhu ṭhonifheni. 
Hayani Thusani kha mishumo ya hayani. 	Pfunzo Dzhenani tshikolo, ni gude ni shumese. Tevhedzani milayo ya tshikolo. 	U shuma Vhana vha songo kombetshedzwa u ṭoda mishumo. 
Mbofholowo na tsireledzo Ni songo vhaisa, u shengedza kana u shushedza vhaṱwe, nahone ni songo tenda vhaṱwe vha tshi zwi ita. Tandululani phambano nga mulalo. 	Ndaka Ṭhonifhani ndaka ya vhaṱwe vhathu. Ni songo tshinyadza ndaka nahone ni songo tswa. 	Vhurereḽi, lutendo na mihumbulo Ṭhonifhani lutendo na mihumbulo ya vhaṱwe vhathu. 
Tsireledzo Vhavhalelani ḽifhasi. Ni songo tambisa maḽi na muḽagasi. Tsireledzani zwipuka na zwimela. Kunakisani miḽi ya haṅu na zwitshavha zwa haṅu. 	Vhudzulapo Ivhani mudzulapo wa Afrika Tshipembe wa vhukuma na u fulufhedzea. Tevhedzani milayo, ni vhe na vhuṭanzi uri na vhaṱwe vha ita ngauralo. 	Mbofholowo ya u amba Ni songo ṭuṭuwedza mazwifhi na vengo. Ivhanani na vhuṭanzi uri vhaṱwe vhathu vha songo nyadziwa kana u vhaiswa. 



Gireidi
ya



nga TSHIVENḌA



Bugu iyi ndi ya:

TSHIVENḌA

Bugu ya





Z

w

i

r

e

n

g

o

m

u

Thero ya 1: Tshikolo

- 1** Edziselani zwine vha khou ita 2
Edziselani nzulele ya vhana vha re zwifanyisoni.
U thagulanana ha zwipfi
- 2** Muvhili 4
Zwipiga zwa muvhili
Thetshelesani ni sumbe tshipiga tsho teaho tsha muvhili.
Gerani nyito i no amba nga zwipiga zwa muvhili ni zwi nambatedze ho teaho kha tshifanyiso.
- 3** Tshamonde na tshauja 6
Vhurumbu (matungo)
U tevhedzela tshanga sha monde na tsha u ja na u vhala minwe.
- 4** Tshamonde na tshauja 8
Vhurumbu
U sumbedza tshanga tsha monde na tsha u ja
U nwala U tevhedzela
- 5** Itani ngowengowe ya dzina laju 10
U nwala: U fhambanya zwithu ng u vhona. U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzelani legere ja u thoma ja dzina laju. Wanani ni tangedzele malegere a dzina laju.
Itani ngowengowe ya dzina laju.
Mitaladzi i no tsitsa: olani vhutanda ha fujaga, na vhutanda ha maluvha.
- 6** Vha ngafhi? 12
Vhuimo fhethu: U amba, maipfi a nthha ha, fhasi ha, murahu ha. Bulani uri avha vhana vhangafhi.

- 7** Tshi na muungo ufho? 14
U vhona nga u pfa: Tshi ita muungo ufho? Tshi ita muungo wa phosho kana u sa pfalesi?
U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani tshi sa yelani na zwiwhe kha rou iwe na iwe.
- 8** U tsireledzea mudini 16
U amba: Wanani zwito zwi no vhanga khombo tshifanyisoni. Talutshedzani uri ndi ngani izwi zwito hu u divhangela khombo.
- 9** Livhanyani 18
U fhambanya nga u vhona, vhutshimbizamirago, Talani mutalo wa u livhanya nwana na mme awe.
U vhona nga u pfa: Tshipuka itshi tshi ita muungo ufho?
- 10** Kilasini yashu 20
U sengulusa nga u vhona, u amba: Bulani madzina a zwithu zwi re kilasini. Ndi zwifho zwa zwinezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasi yaju?
- 11** Tshilimo na vhuria 22
Mivhala na khalarwaha: Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo nga muvhala mutswuku na zwi no ambarwa vhuria nga muvhala wa lutombo.
- 12** Vhudele 24
Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.
U nwala: U tevhela nga mafo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi).

- 13** Tshikoloni 26
U amba nga tshifanyiso
U vhala fhungo
Mubvumo (foniki): a
Bulani mubvumo, ni u khajare, ni u wane, ni u tangedzele.
Divhamaipfi: Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.
U vhala: Kha livhanye garaa dza maipfi na maipfi aya.
Nyito ya u diphina
* Ngudo dzothe dza nomboro dza odo dzi do tevhela kuitele uku
- 14** Legere ja a 28
Itani ngowengowe ya u nwala legere ini.
Mubvumo wa u thoma: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa a.
U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzele tshifanyiso, tshivhumbeo kana legere ji no fana na ja u thoma.
U livhanya mivhala na zwiwhumbeo.
- 15** Ri vhala rothe 30
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13.
Mubvumo: s
Nyito ya u diphina (u tevhedzela na u wana) u tevhela nga mafo
- 16** Legere ja dzh 32
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja j
Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa j.
Dzhenisani legere ja j afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Thero ya 2: U tamba rothe

- 17** Ri tamba rothe 34
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13.
Mubvumo: u
Nyito ya u diphina: Tangedzelani zwithoma zwa zwiwhumbeo zwa zwipuka.
- 18** Legere ja i 36
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja i
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa i.
dzhenisani legere ja i afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
- 19** Ri a tamba 38
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: u
Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.
- 20** Legere ja u 40
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja u
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa u.
dzhenisani legere ja u afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
- 21** Zwifuwohaya 42
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: e
U tevhela nga mafo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi):
Thusan mureli uri a swike magumoni a bada.
- 22** Legere ja e 44
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja e
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa e.
dzhenisani legere ja e afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

- 23** Mudededzi wanga 46
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: o
Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.
- 24** Legere ja o 48
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja o
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa o.
dzhenisani legere ja o afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
- 25** U thusa 50
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: d
U sengulusa nga u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitori.
- 26** Legere ja d 54
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja d
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa d.
dzhenisani legere ja d afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
- 27** U imba 54
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: r
Dioleni ni nwale dzina laju.
- 28** Legere ja r 56
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja r
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa r.
dzhenisani legere ja r afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
U nwala: Fhata maipfi nga u tanganya malegere.

- 29** Ri ya hayani 58
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: b
Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.
- 30** Legere ja b 60
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja b
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa b.
dzhenisani legere ja b afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
- 31** Ro swika zwavhuqi 62
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: n
Nyito ya u diphina: Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikoloni guvha lijwe na lijwe.
- 32** Legere ja n 64
U nwala: Tangedzelani ni ite ngowengowe ya u nwala legere ja n
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa n.
dzhenisani legere ja n afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.





Thero ya 3: Tshikolo tshi tshi bva



33 U ja nga ngona 66

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: j
U fhambanya nga u vhona: Sedzani tshifanyiso ni tangedzele mitshele i re hone.

34 Leḡere ja j 68

Ḳalani na u tevhezdelani: Thusani bisi uri i jene muḡini muḡwe na muḡwe u re kha meizi.
U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja j.
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa j.
dzhenisani leḡere ja j afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
Olani zwifanyiso zwi no thoma nga leḡere j.

35 Tshikolo tshi tshi bva 70

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: r
Nyito ya u ḡiphiḡa: Livhanyani zwifhatuwo na vhuḡipfi.

36 Leḡere ja f 72

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja f
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa f.
dzhenisani leḡere ja f afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

37 Mitambo 74

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: t
Nyito ya u ḡiphiḡa: Livhanyani bola na mutambo.

38 Leḡere ja t 76

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja t
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa t.

Dzhenisani leḡere ja t afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
U ḡwala: Fhaḡani maipfi nga u ḡanganya maḡeḡere.

39 Vhudele 78

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: t
U fhambanya nga u vhona: Wanani phambano

40 Leḡere ja m 80

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja m
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa m.
dzhenisani leḡere ja m afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
U vhalo: Khaḡarani ipfi lḡone ji no yelana na tshifanyiso.

41 U awela 82

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: w
U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshiḡori.

42 Leḡere ja w 84

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja w
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa w.
dzhenisani leḡere ja w afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

43 U ita tshuḡwahaya 86

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: g
Mubvumo: dzhenisani leḡere ja g afho tshikhalani u itela uri ipfi ji yelane na tshifanyiso.
Tevhezdelani pfalandoḡhe.

44 Leḡere ja g 88

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja g

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa g.
dzhenisani leḡere ja g afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

45 Mme anga 90

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: p
U sengulusa nga u vhona: : shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshiḡori.

46 Leḡere ja p 92

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja p
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa p.
dzhenisani leḡere ja p afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.
Olani zwifanyiso zwa zwithu zwi no thoma nga mubvumo wa p.

47 Khotsi anga 94

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: v
Nyito ya u ḡiphiḡa: Ḳamani zwithoma zwi re kha bisi. Olani zwifhatuwo kha mafasiḡere ni zwi khaḡare.

48 Leḡere ja v 96

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja v
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa v.
dzhenisani leḡere ja v afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Thero ya 4: Muḡa wa hashu

49 Mukomana wanga 98

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: x
U tevhele nga maḡo: Sumbedzani ḡdila ine Sam a tshimbila ḡgayo a tshi ya tshokolini: Ḳalutshedzani khonani yaḡu.

50 Leḡere ja x 100

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja x
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa x.
dzhenisani leḡere ja x afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

51 Vhomakhulu 102

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: y
Nyito ya u ḡiphiḡa: Fhedzisani phetheni.

52 Leḡere ja y 104

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja y
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa y.
dzhenisani leḡere ja y afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

53 Makhadzi na khotsimuhulu/ khotsimunene/malume 106

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: k
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha mbekanyamushumo ya TV ine na takalela u i lavhelesa.

54 Leḡere ja k 108

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja k
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa k.
dzhenisani leḡere ja k afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

55 U thusa 110

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: s
U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani ama nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo. Tangedzelani mitshele nga muvhala mudala.

56 Leḡere ja s 112

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja s
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa s.
dzhenisani leḡere ja s afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

57 Maḡuvha a mabebo 114

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: ḡ
Nyito ya u ḡiphiḡa: Jenisani makhaḡela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miḡwaha yaḡu.

58 Leḡere ja ḡ 116

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja ḡ
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa ḡ.
dzhenisani leḡere ja ḡ afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

59 U ja 118

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: Q
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha muḡa wa haḡu

60 Leḡere ja Q 120

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja Q
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Q.
dzhenisani leḡere ja Q afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

61 Ri a thusa hayani 122

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: h
Ndinganahuvhili: Fhedzisani tshifanyiso.

62 Leḡere ja h 124

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja h
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa h.
dzhenisani leḡere ja h afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

63 Musi ri zuu 126

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13
Mubvumo: Z
Nyito ya u ḡiphiḡa: Olani tshifanyiso tsha muḡa wa haḡu.

64 Leḡere ja Z 128

U ḡwala: Tevhezdelani ni ite ḡowengḡowe ya u ḡwala leḡere ja Z
Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa Z.
dzhenisani leḡere ja Z afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.





Kha ri ite nyito

Edzisani avha vhana.

Farani t̥hoho



Farani mahada



Farani
thumbuthumbu



Farani ningo



Farani magona



Bvisani
lulimi



Bonyani
maṭo





Duvha:



Farani
zwikunwe



Tharamudzani
minwe



Tharamudzelani
zwanda matungo



Farani
thoho



Kwamani
lutombo



Tharamuwani





Kha ri ite nyito

Thetshelesani mudededzi wanu ni
sumbe tshipida tsho teaho tsha
muvhili.

lito

ningo

mulomo

shada

khana

tshanda
tsha ntha

thumbuthumbu

munwe

tshanda
tsha fhasi

gunwe

mavhudzi

thoho

ndeve

mano

lulimi

mutsinga

lukudavhavha

gona


mulenzhe

lwayo

gunwe








Duvha:



Kha ri n'wale

Gerani zwanda na milenzhe ni zwi nambetedze ho teaho.
Khaḷarani tshifanyiso nahone ni elelwe u ola tshifhatuwo.






Kha ri ṅwale



Tevhedzelani tshandḽa tshaṅu tshamonde.

Tshamonde







Duvha:



Kha ri n̄wale

Tevhedzelani tshanda tshanu tshaula
ni kone u vhala minwe yanu.


Tshaula





Kha ri ite nyito

Imani u fana na uyu mutukana a re tshif anyisoni.
 Sumbedzani tshanda tshaṅu tshauḽa.
 Sumbedzani tshanda tshaṅu tshamonde.
 Sumbedzani tshanda tshine na anzela u ṅwala ngatsho.
 Sumbedzani mulenzhe une na anzela u raha ngawo.






Tevhedzelani mitaladzi



Kha ri nwale




 Dzheniselani midali kha mabaloni aya.




 Dzheniselani zwitanda kha malegere aya.



 Thusani notshi uri i wane liluvha.



 Thusani tshisusu uri tshi wane liluvha.






Kha ri nwale

Tangedzelani leḡere
la u thoma la dzina
laṅu.

Dioleni.



A B C D E F G
H I J K L M N
O P R S T
U V W X Y Z

Tangedzelani maṛwe maḡere a dzina laṅu.

a b c d e f g h i j k l m n o
p r s t u v w x y z

Itani ndowendowe ya u nwala dzina laṅu.

Dzina:

Tshifani:



Kha ri n'wale




Olani thanda dza fulaga idzi.




Olani zwitanda zwa maluvha aya.



Thusani khangaru uri i wane n'wana wayo.



Thusani uyu mutukana uri a fhufhise khaithi yawe.





Kha ri ite nyito

Bulani uri avha vhana vha ngafhi?

fhasi ha
bogisinnda ha
bogisi

tsini na tsini



ngomu bogisini


u khou sukumedza nga
murahuo dzula
vhukatiu khou
kokodza
phanda



u phanda ha
tshidulo



o dzula ntsha ha
tshidulo



u fhasi ha tshidulo



o ima ntsha ha
tshidulo



u murahu ha tshidulo




u tsini na
tshidulo



Kha ri ite nyito

Zwi na muungo ufhio?



Bulani uri tshithu tshi ita muungo ufhio ni kone u tangedzela zwithu zwine zwa itesa phosho.





Kha ri n'wale

Tangedzelani zwi sa yelani na zwi n'we kha muduba mu n'we na mu n'we.






Kha ri ite nyito


Ndi zwifhio zwiito zwi no vhanga khombo kha itshi tshifanyiso?
Ndi ngani izwi zwiito hu u divhangela khombo?






Duvha:





Kha ri ite nyito

Talani mutalo wa u livhanya n'wana na mme awe.



Bere

Nguluvhe

Nngu

Tshinamana

Tshibudzana

Khuhu

Kusekwa



Duvha:

Kholomo

Kubere

Mbudzi

Ngwana

Tshikukwana

Tshiguluzwana

Sekwa





Kha ri ite nyito

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.
Ndi zwifhio zwa zwenezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasini yanu?



mukhwama


lantshi



sangwetshi



dzhusi




apula


bola



khadi



bugu




Duvha:

phositara



phazili




khirayoni



penisela




guluu



tshigero



ruḽa



raba



peni na bammbiri



pennde



bulatsho ya u pennda

radio



khomphyutha






Kha ri riwale

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa tshilimo
nga **muvhala mutswuku**. 

Tangedzelani zwiambaro zwi no ambarwa vhuria
nga **muvhala wa lutombo**. 



Tshilimo



Duvha:



Vhurira





Kha ri riwale

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.






Duvha:



Kha ri n'wale

Thusani vhasidzana uri vha wane bulatsho dzavho dza maṇo.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


N^hne na inwi.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

nona	vhana	adza
na	ana	akha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Nne	na	inwi.
-----	----	-------



Kha ri diphine


Dioleni.





Kha ri n̄wale

Itani n̄dowendowe ya u n̄wala leđere ili.




a a a a a a a


A A A A



Kha ri ite nyito


Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo a.







Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma.




Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.



Kha ri ite nyito

Wanani tshivhumbeo tshi no fana na tshi re tshibogisini tsha u thoma.
Tshi khalareni nga muvhala wonoyo.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ana na Ndamulelo vha
dzhena tshikolo f'hano.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



dzh	ts	khw	g
a	zw	dzh	khw
zw	dzh	zw	ts
ts	d	ts	dzh

dzhamu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.

dzhogo	dzhangongo	phadzha
dzhena	dzhia	phudzha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ana	na	Ndamulelo	vha	dzhena
-----	----	-----------	-----	--------



Kha ri diphine


tshikolo	fhano.
----------	--------




Thusani tshinoni uri tshi wane tshiṭaha tshatsho.



Thusani mutukana u kora bola.



Thusani tshisusu uri tshi wane liluvha.





Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele ƙere la no fana na la u thoma.

dzh

t

f

j

g

dzh

t

dzh

t

f

f

a

f

d

f

t

p

dzh



Kha ri riwale

Itani ndowendowe ya u riwala ƙere la ili.

Dd
Zz
Hh

dzhoko

dzh

dzhodzho



dzh

dzh

DZH

DZH



dzh.



dzh





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale

Vha tamba bola phakhani.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



i	n	l	u
a	i	u	i
u	o	u	l
l	i	n	i

inkhi





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

lila	pf <i>i</i>	i <i>mo</i>
mi <i>la</i>	nd <i>i</i>	i <i>ma</i>



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vha	tamba	bola	phakhani.
-----	-------	------	-----------



Kha ri diphine

Tumekanyani zwithoma ni wane uri ndi tshifuwode itshi.




Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ngowendowe ya u n̄wala ledere ili.




i i

I I





Kha ri n'wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo i.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere i afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

U tamba hu a takadza.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	c	z	u
a	n	u	c
c	n	c	c
u	o	n	u





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

unga	hu	guda
kuvha	tuwa	tumba



Kha ri livhanye




Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

U tamba hu a takadza.



Kha ri diphine

Kha ri fhedzise phetheni dzi tevhelaho.




Themo ya 1 – Vhege ya 5




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowendowe ya u ṅwala leḡere ili.



Uu

ulu



u u

u u



Duvha:



Kha ri n̄wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **U**.



Kha ri n̄wale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga leḡere **U**.

buvhi

munna

funguvhu

bugu





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhone.




Kha ri vhale

Nndinde ndi tshifuwo
tsha Ndumeliso.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u



emere



Dzivhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

Nndinde	ye	bege
Ndumeliso	yone	ene



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.

Kha ri tevhedzele bada ri tshi thusa mureili uri a fhedze mbambe.

Kha ri diphine




Themo ya 1 – Vhege ya 6




Kha ri riwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri riwale

Itani ndowendowe ya u riwala ƙere la ili.



edela

E e



emere



esela

e ƙere la

E ƙere la




Duvha:



Kha ri n'wale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **e**.



Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere **e** af'ho zwikhilani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

_ḡdelā

mu_nḡdi

_r_gisi

_l_la

l_g_re





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Hu khou fhisa.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



o	n	e	o
a	e	u	o
e	o	u	o
o	e	n	u

ole





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.

somela	khou	ofha
soga	sola	oma



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Hu	khou	fhisā.
----	------	--------



Kha ri diphine


Kha ri fhedzise phetheni dzi tevhelaho.






Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ngowendowe ya u n'wala ledere ili.



omo



oveni





Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere line zwifanyiso izwi zwa thoma ngalo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere O afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.

___le



___ra



___tsha



___fha



ng___ma



___nndo





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi takusa Mashudu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d

daisi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

dindi	duda	mashudu
dada	desike	dindi



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ndi	takusa	Mashudu.
-----	--------	----------



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yaṅu zwiṭori zwi no bva kha tshifanyiso itshi.





Kha ri ṅwale


Wanani ni tangedzele leḡere li no fana na la u thoma.

b	a	d	ṽ	p	b
p	b	d	ṽ	p	a
d	d	a	p	ṽ	b



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowendowe ya u ṅwala leḡere ili.



d d

D D





Duvha:



Kha ri n̄wale

Dzhenisani leḑere line zwifanyiso izwi zwa thoma ngalo.




Kha ri n̄wale

b

d

Dzhenisani leḑere d afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__anga



__uvhi



__aisi



__ege



__a__a



__a__a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri imba ri guma.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

rinngi



Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

ri	renga	ro
raru	rema	rina



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri	imba	ri	guma.
----	------	----	-------



Kha ri diphine

Dioleni ni riwale dzina laṅu.

Tshifanyiso tshanga:



ID yanga

Dzina: _____


Tshifani: _____

Duvha la mabebo: _____ / _____ / 20 _____





Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala ledere ili.



r r

R R



Duvha:




Kha ri n̄wale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



3



Kha ri n̄wale

Fhatani maipfi nga u tanganya maledere.

r { aka
ea
ema

raka

rea

rema

r { ula
aba
inngi

r { athi
aru
enga

r { itha
otha
unga



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndamulelo o posa bege bisini.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



b	d	p	a
a	b	a	p
d	b	d	b
b	d	p	a

bisi





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

beba	bapu	bisini
baba	bodo	bugu



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndamulelo	o	posa	bege	bisini.
-----------	---	------	------	---------



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



bisi



buvhi



bola

bodo





Kha ri n̄wale

Wanani ni tangedzele leđere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b


Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leđere ili.



bibi

Bb

baloni



bola


b b
B B



Duvha:




Kha ri n'wale

Dzhenisani mubvumo une zwif anyiso izwi zwa thoma ngawo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **b** af'ho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.



bambela



 annda



 ogisi



 ugu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndumeliso o tsa bisini
a pfa ṅotshi i tshi ṅoṅa.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nungu





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

bisini	notshi	noño
ningo	ñala	ñaña
nono	nola	ñala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	o	tsa	bisini	a
pfa	notshi	i	tshi	ñoña.




Kha ri diphine

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikolani duvha linwe na linwe.




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ngowengowe ya u n̄wala ledere ili.



nombelo

ningo



n n

ñ ñ

n n

N N

Ñ Ñ

N N



Duvha:



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **n**, **n'** kana **n** af'ho zwikhalani u itela uri ni vhumbe ipfi ili no yelana na tshif anyiso.

__a
__inga
__ala
mu__o
__ama
li__aa__aa
__u__gu
__ese
__ombe
__awa
__ete
__owa
ma__o





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi takalela u la.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

lone	la	lila	luma
langa	lito	lela	lala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi	takalela	u	la.
-----	----------	---	-----



Kha ri diphine



Sedzani zwifanyiso izwi ni tangedzele mitshelo i re hone.






Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala ǀedere ǀi.



ǀiluvha



ǀebula



Duvha:



Dzhenisani ledere na afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

ibu



Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere na !.




lito





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Ndi funesa u
tamba bola.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	v	t	f
t	f	t	p
d	t	d	b
v	d	f	v

fulaga





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

fungani	fana	fema	fasi ^u tere
funesa	funa	founa	funana



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye gara^uta dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi	funesa	u	tamba	bola.
-----	--------	---	-------	-------



Kha ri diphine

Zwi sumbedza mini? Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho. Dioleni uri ni dipfa nga ndilade namusi.



no takala

no
t^ungufhala


no sinyuwa

no tshuwa




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala ƙedere il̄i.



fagi

Ff

fuyu



f f

F F




Duvha:



Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n̄wale

Dzhenisani leḑere **f** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



10



__asikoṭi

__uḷaga

__uyu


__umi

__ula

__ounu

__asiṭere


__orogisi





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



U talela mitambo
zwi a takadza.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



t	d	j	t
t̃	f	t̃	j
t	a	t	f
f	t	t̃	i

titia





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

tonda	tika	tota
tenda	takadza	tala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

U	ṭalela	mitambo	zwi	a	takadza.
---	--------	---------	-----	---	----------



Kha ri diphine


Talani mutalo u tshi ya kha bola yo teaho.







Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ƙedere ili.



t t

t t

T T

T T



Kha ri n̄wale Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **W**.



Kha ri n̄wale Fhatani maipfi nge na t̄anganyisa maledere.

t	} anga	tanga
t̄		t̄anga
n		nanga

p	} ata	
k		
t̄		

p	} ata	
b		
t		

t̄a	ha	
	na	
	la	



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndumeliso u na vhudele.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



m	u	h
a	m	n
h	u	n
m	n	m

madi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

mumu	lima	makole	maṭo
mama	mala	manngo	maṇo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ndumeliso

u

na

vhudele.



Kha ri diphine



Talutshedzani khonani yaṇu uri Ndumeliso o vha e kha tshiimode musi a sa athu ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni.





Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala Ƨedere ili.



m m

M M



Kha ri ole

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere **m** na **n**.

m

n



Kha ri n'wale

m

n

Dzhenisani ledere **m** na **n** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



__ulo__o



__ombelo



__akole



__aṽto



__uri



__ingo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Khotsi anga vha vusa nnḡu.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	b
v	r	f	v

vulu vulu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

vusa	vala	vothi	vaya
vuma	vili	vivho	vumba



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Khotsi	anga	vha	vusa	nnḁu.
--------	------	-----	------	-------



Kha ri diphine


Tumekanyani zwithoma ni sumbedze ṅḁila ine khotsi aṅu vha tshimbila nga mini vha tshi ya mushumoni.






Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ledere ili.



vothi

V

v



vulu




V v

V v



Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani legere **V** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

__ili

__othi

__olenga

__uwa

__ulu__ulu





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri vhala bugu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

gumbu	gama	bugu
gokoko	gona	dzhogo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ri	vhala	bugu.
----	-------	-------



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.






g <u>e</u> the
g <u> </u> le
g <u> </u> mba
g <u> </u> mu
gofh <u> </u>

a
e
o
i
u




Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ng̃dow̃dowe ya u n̄wala ledere il̄i.



gumba

Gg



gona


g g

G G



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **g**.



Kha ri riwale

Khalarani ipfi li re lone uri li yelane na tshifanyiso.



goni

gona



gole

gogo




gulu

gope



gidima

gumba



goni

gona



gidima

gumba



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Mme anga vho renga maapula.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b

mupopi





Kha ri n̄wale


Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

p	a	d	b	p	b
d	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala leḑere ili.



p p

P P



Duvha:




Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani leḡere **p** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



__apawe



__ani

__osa

__enisela

__eni

__ennde





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndumeliso u a awela.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

wela	wanga	wawe
wisa	wone	awela



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	u	a	awela.
-----------	---	---	--------



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yaṅu tshiṭori tshi no bva kha tshifanyiso itshi.



1



2



3


Ha tsha kona u tsa murini.

Themo ya 2 – Vhege ya 3




Kha ri ṅwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowendowe ya u ṅwala leḡere ili.



wulu



watshi

W w

W w



Kha ri ṉwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **W**.



Kha ri ṉwale

Dzhenisani leḡere **W** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

ṉo__a

vu__a

__ulu

__atshi

mbu__e

ṉa__a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khau vhona.



Mukomana wanga
o xisa baisigira.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



x	k	z	x
k	x	k	x
z	a	x	z
x	d	z	k

xaxara




Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

xisa	xale	xaxara
xoya	xela	xuxuxu



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Mukomana wanga o xisa baisigira.



Kha ri diphine

Sumbedzani Ndumeliso ndila ya u ya tshikoloni.






Kha ri n'wale


Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

Themo ya 2 – Vhege ya 5



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ledere ili.



xoya



Xx

xaya



X x

X x

Duvha:



Kha ri n̄wale

Fhaṭani maipfi nga maḽedere.

x
a
oya
aya
axara



Kha ri n̄wale


Ni nga kona u wana maḽedere ane aya maipfi a thoma ngao?



h aripa




orompita



ila



ayolini



uluthi



amborine



iano



atara



urumba




oma





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ndi vhomakhulu vhavhuya.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



y	d	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo.

vhavhu <u>y</u> a	<u>y</u> awe	<u>y</u> avho
vh <u>u</u> y <u>a</u>	m <u>u</u> y <u>a</u>	<u>y</u> one



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ndi	vhomakhulu	vhavhuya.
-----	------------	-----------



Kha ri diphine

Ambani nga izwi zwifanyiso.



luvhilo



ongolowa



muhulwane



tsha kale



tshiswa





mutuku






Kha ri riwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri riwale

Itani ndowendowe ya u riwala ƙere ili.



y y

Y Y




Duvha:




Kha ri n'wale

Khalarani zwiwumbeo zwi re na ledere **y** nga t'ada na ledere **g** nga mudala.




Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **y** af'ho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



___o___o



mbu___u



va___a





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Vha takalela TV.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



k	h	n	k
h	r	k	h
d	k	d	h
h	r	p	a

k.kovha





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheselele mibvumo.

kala	kela	takalela
kola	kula	kivha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Vha	takalela	TV.
-----	----------	-----



Kha ri diphine




Olani tshifanyiso tsha zve na vhona kha TV.






Kha ri n'wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ledere ili.



komiki

Kk



kudulo

k k

K K



Duvha:



Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere **k** af'ho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

tshi_oli

_omi_i

ma_anda

mu_u_ulume

tshi_epe





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ri thusa khotsi ashu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



z	s	e	o
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshesele mibvumo.

saga	sefo	vusa	thusa
saha	sofa	posa	suvha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ri	thusa	khotsi	ashu.
----	-------	--------	-------



Kha ri diphine




Tangedzelani nama nga muvhala mutswuku.
Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo.
Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.






Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri n̄wale

Itani ndowendowe ya u n̄wala ƙereƙe ili.








s s s s s s

S S S S



Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n'wale

Dzhenisani legere **S** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.



__ekwa



__ogisi

7

__umbe



__aha



__aga




__ambelo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo


Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

Ndi ḡuvha ḽa
Malindi ḽa mabebo.



p	ḡ	p	d
a	b	a	p
d	ḡ	d	ḡ
ḡ	d	p	d

ḡuvha



Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

daka	domu	ditsi	dorobo
dana	duvha	denzhe	diraiva



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi duvha la Malindi la mabebo.



Kha ri diphine

Dzhenisani makhandela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza mirwaha yaṇu.





Kha ri ṅwale




Wanani ni tangedzele leḑere ḽi no fana na ḽa u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	d



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowendowe ya u ṅwala leḑere ḽi.



Duvha:



Kha ri n'wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.





100













Kha ri n'wale

Dzhenisani ledere d afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

__ambatshekwa

__enzhe

__eme__u



__ula

__ongololo

__iromu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


Dovhani u nwa tie. O fhedza u nwa tie a ya o tamba kha dembetiti.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare.
Ni u riwalo, ni u tangedzele.

Dembetiti



Dovhani

Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.



Kha ri vhale

Kha ri vhale fhungo ili.

Dembetiti



Dovhani

u

tamba


kha

dembetiti.



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso tsha muṭa wa haṇu ni kone u tevhezela maipfi.



khotsi

mme

makhadzi

khaladzi

makhulu
tshisadzi

makhulu
tshinna






malume

mmame



Kha ri ṅwale


Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ṅwale

Itani ṅdowṅdowe ya u ṅwala leḑere ili.

Dd



d d

D D



Duvha:




Kha ri n'wale

Khalarani tshifanyiso ni tshi tevhedza maledere.



p=  q=  b=  a=  d= 



Kha ri n'wale

Talani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha tshipfi tshine na nga shumisa.



u vhona



u kwama



u nukhedza



u thetshela



u pfa





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

A hu na komiki.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

haka





Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

hatsi	haka	hana
hu	hoha	hona



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

A	hu	na	komiki.
---	----	----	---------



Kha ri diphine

Fhedzisani tshifanyiso itshi.






Kha ri n'wale

Thusani bisi uri
i dzhene muɗini
muɗwe na
muɗwe.



Kha ri n'wale

Itani ndowendowe ya u n'wala ƙereƙe ili.



hemmbe

Hh

haya



h

H







Duvha:




Kha ri n̄wale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri n̄wale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



heke

hoko



hama

habu



hoyu

hoṇa



harika

hunda



haka

habu




hemmbe

harani



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Ro ya na mmawe zuu.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

zozo



Duvha:



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

z <u>u</u> u	zu <u>w</u> a	zu <u>z</u> a
z <u>a</u> zamel <u>a</u>	z <u>i</u> nk <u>i</u>	z <u>o</u> z <u>o</u>



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ro	ya	na	mmawe	z <u>u</u> u.
----	----	----	-------	---------------



Kha ri diphine



Talani mutalo u tshi bva kha tshipuka u tshi ya kha haya hatsho.






Kha ri n̄wale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma. Itani phetheni yaṅu inwi muṅe kha nṅu ya vhuvhili ni i khalare.



Kha ri n̄wale

Itani ṅowendowe ya u n̄wala Ƴedere ili.



zo zo

zakumi



Z Z








Z Z

Duvha:



Kha ri riwale

Dzhenisani mibvumo ine zwifanyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri riwale

Khalarani ipfi lo teaho tshifanyiso.



zozo

zuza



zuza

zinki



zinki

zuza



zuu

zuza



zuza

zulu



zakumi

zonya



Dikishinari yanga

A a

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Ll

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu


Vv





Ww

Xx

Yy

Zz







Gerani kha mutalo wo tshukhukanyiwaho ni nambatedze murahu ha siatari ili kha gwati la buyu yaṅu uri ni ite tshikwama. Ndi hone hune na nga vhea hone zwigeriwa zwaṅu uri ni zwi shumise hafhu.



Zwigeriwa Zwanga





nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha



nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha





Garata dza maipfi:
Gerani garata dza maipfi kha mitaladzi yo
thukukanyiwaho. Dzi livhangeni na garata dza maipfi
kha mabambiri a u shumela o nomboriwaho. Dzi
nambatedzeni ntha ha ipfi li re lone.

27

N_{ne} na inwi.

Ann na Ndamulelo.

31

Ana na Ndamulelo dzhena vha

fhano.

35

Vha tamba bola phakhani.

tshikolo

39

U tamba hu a takadza.

43

Nndinde ndi tshifuwo tsha Ndumeliso.

47

Hu khou fhisa.

bola.

51

Ndi takusa Mashudu.

tamba

55

Ri imba ri guma.

59

Ndamulelo o posa bege bisini.

u

63

Ndumeliso o tsa bisini a

funesa

67

pfa notshi i tshi no_{na}.

71

Ndi takalela u la.

Ndi







75	U	ta ^h lela	mitambo	zwi	a	takadza.	zuu.
79	Ndumeliso	u	na	vhudele.			
83	Ndumeliso	u	a	awela.			mmawe
87	Ri	vhala	bugu.				
91	Mme	anga	vho	renga	maapula.		na
95	Khotsi	anga	vha	vusa	nn ^h u.		ya
99	Mukomana	wanga	o	xisa	baisigira.		Ro
103	Ndi	vhomakhulu	vhavhuya.				126
107	Vha	takalela	TV.				komiki.
111	Ri	thusa	khotsi	ashu.			
115	Ndi	du ^h vha	la	Malindi	la	mabebo.	na
119	O	nwa	Coke.	A	hu		

122



